

SKUPŠTINA CRNE GORE  
Broj: 00-56/18-29/7  
Mjesto i datum: Podgorica, 01. marta 2018. godine

D.O.O. "KOVING"  
Broj: 19/2018  
Podgorica, 01.03. 2018. god.

## UGOVOR ZA NABAVKU ROBA

Ovaj ugovor zaključen je između:

**SKUPŠTINE CRNE GORE**, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br.10, PIB 02017482, koju zastupa generalni sekretar Aleksandar Jovičević (u daljem tekstu: **NARUČILAC**)

i

**Dobavljača** "KOVING" d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica Piperska bb, PIB: 02302373, Broj računa: 510-3274-15, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna Banka, koga zastupa Dijana Vasić, izvršni direktor (u daljem tekstu: **Dobavljač**).

### OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku mikrofona, slušalica i druge opreme, broj: 00-56/18-29/1 od 21. februara 2018. godine;  
Broj i datum obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti: 00-56/18-29/6 od 27. februara 2018. godine;  
Ponuda ponuđača "KOVING" d.o.o. Podgorica broj 00-56/18-29/2 od 26. februara 2018. godine.

#### Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka mikrofona, slušalica i druge opreme za potrebe Skupštine Crne Gore, u svemu prema specifikaciji navedenoj u poglavlju V Tehničke karakteristike ili specifikacije iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku mikrofona, slušalica i druge opreme, broj: 00-56/18-29/1 od 21. februara 2018. godine i ponudom Dobavljača 00-56/18-29/2 od 26. februara 2018. godine.

### CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

#### Član 2

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi br. 00-56/18-29/2 od 26. februara 2018. godine iznosi **5.915,80€ sa uračunatim PDV-om**. Ukupna ugovorena vrijednost robe bez PDV-a iznosi 4.889,09€, PDV iznosi 1.026,71€.

32

### **Član 3**

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku FCO NARUČILAC.  
**U cijenu su uključeni troškovi isporuke na adresu NARUČIOCA.**

### **Član 4**

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC plaćati za dostavljenu opremu u roku od 30 dana od dana prijema fakture.

Sve uplate se vrše u korist žiro računa Dobavljača, „KOVING“ d.o.o., kod CKB Banke br. 510-3274-15.

### **ROK ISPORUKE**

### **Član 5**

**DOBAVLJAČ** se obavezuje da će NARUČIOCU isporučiti predmetnu opremu u roku od 21 dana od dana zaključivanja Ugovora, po vrsti i količini koju je NARUČILAC definisao u specifikaciji, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati DOBAVLJAČU vrijednost opreme prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude br. 00-56/18-29/2 od 26. februara 2018. godine.

### **RASKID UGOVORA**

### **Član 6**

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u isporuci predmetne opreme pisanim putem pozove Dobavljača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporuči, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta predviđenih ponudom i zaključenim ugovorom, pisano će upoznati Dobavljača o navedenim nedostacima.

Ukoliko Dobavljač i pored upoznavanja od strane Naručioca ne isporuči predmetnu robu u rokovima i na način predviđen Ugovorom, ima pravo da raskine Ugovor.

### **ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**

### **Član 7**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.



## **Član 8**

Dobavljač garantuje da je ponudjena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

Dobavljač garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koji nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca.

Naručilac je u obavezi da svaki problem u radu ili kvar pisano prijavi Dobavljaču (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njenom nastanku. Prijavu kvara može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca ili više njih, pod uslovom da Naručilac blagovremeno pisano informiše Dobavljač a o imenima ovlašćenih predstavnika.

Nakon otklanjanja nedostataka, Dobavljač je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca.

Dobavljač je dužan da neispravnu robu zamijeni ispravnom, ekvivalentnom po funkcionalnosti, u slučaju kada se utvrde nedostaci kod isporučene robe.

## **PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA**

### **Član 9**

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje ugovorne strane.

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

## **PRIMJENA PROPISA**

### **Član 10**

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

## **SUDSKA NADLEŽNOST**

### **Član 11**

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

39

## PRIMJERC I UGOVORA

### Član 12

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u četiri istovjetna primjeraka, od kojih dva primjerka za NARUČIOCA i dva za DOBAVLJAČA.

NARUČILAC

Aleksandar Jovicević



DOBAVLJAČ

Dijana Vasić

